

Na osnovu čl.33 stav 1 tačka 1 i člana 45 stav 1 tačka 9 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“ broj 42/03,28/04,75/05,13/06 i „Sl.list CG“ broj 88/09,3/10, 38/12 i 10/14), člana 3, člana 9 stav 1, člana 29 stav 2 i člana 40 stav 2 tačka 3 Zakona o državnoj imovini („Sl. list RCG“ broj 21/09 i 40/11) a u vezi sa članom 52 i 59 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore „, broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14)) i člana 40 Statuta Opštine Budva(„Sl.list Crne Gore – opštinski propisi “ broj 19/10), Skupština Opštine Budva na sjednici održanoj dana _____2017.godine, d o n o s i:

**ODLUKU O PRENOSU PRAVA NA NEPOKRETNOSTI RADI FORMIRANJA
URBANISTIČKE PARCELE br.30 u bloku br.30 u skladu sa DUP-om „Potkošljun „**

Član 1.

Opština Budva prenosi prava na nepokretnostima označenim kao katastarske parcele 370/4 KO Budva u površini od 11m², 370/2 KO Budva u površini od 36m² i 913/2 KO Budva u površini od 1m², neposrednom pogodbom radi formiranja urbanističke parcele br.30 u bloku br.30 u skladu sa DUP-om „Potkošljun „, Vujičić Božidaru i Vujičić Branku.

Član 2.

Nepokretnost iz člana 1 ove Odluke prenosi se uz naknadu utvrđenu na osnovu Izvještaja Instituta internih revizora Crne Gore od 21.04.2017 godine, u ukupnom iznosu od 14.763,36 eura , odnosno 307,57 eura/m².

Član 3.

Ovlašćuje se Predsjednik Opštine da po uslovima iz ove Odluke, zaključi Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“ “.

Broj:

Datum:

**SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA
PREDSJEDNIK
Đorđije Vujović**

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članu 3, 9, 29 i 34 Zakona o državnoj imovini kojima je, između ostalog propisano da imovinska prava i ovlaštenja u pogledu državne imovine vrši Vlada CG, odnosno organ jedinice lokalne samouprave.

Članom 40 istog zakona propisano je da se prodaja stvari i drugih dobara u državnoj imovini može vršiti neposrednom pogodbom, te između ostalog u slučaju kada je vlasnik katastarske parcele dužan da trpi promjene granica urbanističke parcele, prema planu parcelacije.

Članom 59. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata propisano je da je vlasnik katastarske parcele dužan da trpi promjene granica urbanističke parcele, prema planu te parcelacije.

U skladu sa navedenim Vujičić Božidar i Vujičić Branko su podnijeli zahtjev za otkup zemljišta radi formiranja urbanističke parcele

Uz Zahtjev je priložen izvod iz DUP-a sa tekstualnim tumačenjem, parcelacija po DUP-u urađena od strane ovlaštene geodetske organizacije „Ras company“ doo iz Budva i listovi nepokretnosti za navedene katastarske parcele.

Rješavajući u ovoj upravnoj stvari, u postupku je utvrđeno:

* da u sastav **UP 30 u bloku br.30** u skladu sa DUP-om „Podkošljun“, ulazi :

- kat.parcela 369 KO Budva upisana u LN 1878 sa pravom suvlasništva Vujičić Božidara za 1/2 i Vujičić Branka za 1/2. i
- kat.parcela 913/2 KO Budva u površini od 1m² vlasništvo Opštine Budva
- kat.parcela 370/2 KO Budva u površini od 36m² vlasništvo Opštine Budva i
- kat.parcela 370/4 KO Budva u površini od 11m² vlasništvo Opštine Budva

* da je Institut internih revizora Crne Gore izvršio procjenu predmetnih nepokretnosti i o tome dostavio Izvještaj

Na osnovu izloženog predlažemo donošenje Odluke u datom tekstu.

OBRADIVAČ
Sekretarijat za zaštitu imovine